

ЭНГСИЭЛИИ

Нам улууһун хаһыата • 1935 сыл алтынньы 5 күнүгэр төрүттэммитэ

2001 с.
Тохсунньу
18
күнэ
чэппиэр
№ 6 (8849)

Бэҕэһээ... БҮГҮН... САРСЫН... (Улуус баһылыгы мунһабыттан бэлиэтээһиннэр)

Баһаарынай сулууспа иһитинэрбитинэн ааспыт сылга улуус үрдүнэн 24 баһаар буолбут. Тохсунньу 13 күнүгэр Искраҕа чааһынай гараж умайбытын түмүгэр оскуолаҕа бэриллбит саҕа трактор умайбыт. «Жилище» операция сылы быһа барыахтаах. «Энгиэли» хаһыат тохсунньу 11 к. 3-с нүөмэригэр «Бэҕэһээ... Бүгүн... Сарсын...» диэн матырыйалга «Соторутааҕыта Үөһээ Бүлүүгэ бальһа умайытыгар түөрт киһи быдьдыаммыт» диэн «Поликлиника умайбыт, биэр да киһи эмсэҕэлээбэтэх» диэн көннөрөн ааҕаргытыгар.

Ааспыт нэдиэлэ 4-с кварталнай котельнайга дэлби таби тахсыбыт. Хата арыах газ мустубут буолан саахалланы кыра буолбут. Маны таһынан Октябрьскай уулуссаҕа «Аян» АО транспор кийн магистральнай опораны тоҕо көтөн эмиз саахалланы тахсыбыт.

Нам селотун дьаһалтата ДНД-га тахсы саҕа графигын онорбут. Тэрлэтэлэр ДНД-га тахсылара олох мөлтөө бэлиэтэнэ. Дьиз кэргэн экономикаҕар аналлаах мунһах буолбут. Кредит ылбыт дьон 400 тыһ. солк. төннөрбүттэр.

Нам улуунуттан 23 үөрэнээччи Президент елкаҕар киирэн кыттан тахсыбыттар. Хас биридии оҕо персональной компьютерынан наҕараадаммыт. Тохсунньу 9-10 күннэригэр Дьокуускай куоракка үөрэх тиһигин үлэһиттэрин үгэс буолбут тохсунньу ыйдаагы мунһаҕа буолан ааспыт. Нам улуунуттан 33 үлэһит киирэн кыттыны ылбыттар. Улуус үөрэҕин тиһигин сайдытын программа педколлективтарынан, оскуолаларынан кизн кэпсэтинигэр туран улуус таһымыгар бигэргэтинигэр киириэхтээх. Санкт-Петербург куораттан профессор, физико-математическай наука кандидата Голованов А.С. Нам улуунугар кэлэн 100-кэ оҕону түмэн математикаҕа индивидуальной тестирование ыһыпты. Бельгияттан Хамаҕатта саха-француз оскуолатыгар Фабрис Лемарус кэлэн үлэтин саҕалаабыт.

Нолуок инспекцията үс урөвөгө нолуок барыта туолла диэн иһитинэрдэ. Аны декларацияны туттары кэлбит, болдьоҕо муус устар 30 күнүгэр диэри.

Бу ый бүтөһүгэр Нам улуунугар Приленскэй уокурук улуустарын мунһаҕа буолуохтаах. Нам-Таатта доҕордоһуутун 10 сылыгар аналлаах мероприятиялар кулун тутар ыйга былаанналар. Тохсунньу бүтүүтэ оҕо спордун сылын түмүктүүр мероприятие буолуохтаах.

Быйылгы сылга газ киириитигэр 14 эрэ мөл. солк. көрүллүбүт. Онтон быллырын 16 мөл. көрүллүбүтэ диэн «Намгазстрой» АО начальнига Федоров А.А. иһитинэрдэ.

Онтон «Ленагаз» АО начальнига Р.С. Шапошников «Саҕа ыйааһынан 2001 сыл тохсунньу ыйыттан тыа сиригэр гааһы туһаны төлөнөр» диэтэ. **Бэлиэтэнэ В. РЫКУНОВА**

А Б Ы Й А Х Т Ы Л М И Н Н Ы Й Г Э С

Нам улуунун үрдүнэн барыта 497 инболиит оҕо баар. Социальнай харалта управлениетын аатыттан кинилэргэ анаан сыл аайы Саҕа дьыллааҕы бэлэх оҕоһулар. Маны таһынан инболииттар общественай тэрлэтэлэрин күүһүнэн утренниктар тэрлээлэр. Быйыл ордук үчүгэй, тэрээһиннээх утренниктар Хатырык, Хатын Арыс нэһиликтэригэр уонна Нам селотугар ыытылыннылар. Утренниктарга оҕолорго маасабай ооньуулар, аттракционнар тэриллинилэр. Бу күн оҕолор араас конкурстарга кыттан бириэстэргэ тигистилэр. Онтон дьизлэригэр сытар оҕолорго Моруос Оҕоһунор уонна Хаарчаана бэйэлэрин бөлөхтэрин илдьэн биэрдилэр.

Ааспыт сыл ахсынньы 14-17 күннэригэр биһиги биэр дойдулаахпыт, Үөдэйтэн төрүттээх, Дьокуускайдаагы техникескэй лицей 2-с курсун студентката Ольга Дмитриева Челябинскай куоракка буолбут бүтүн Россиятаагы тайскай бокса чемпионатыгар кыттан 1-кы миэстэни ылан үөрэн-көтөн кэллэ. Кини Саха Сиригэр хамаандатыгар кыргыттартан соҕотох кыттыбыт. Ольга спорт бу көрүгүнэн дьарыктаммыта биэр сыл буолбут, Дьокуускайга «Самородок» спортивнай кингэ «Мохсоҕол» диэн А.Ю. Уваров салайар кулу-

убугар дьарыктанар. Кинини аны Россия сборнай хамаандатыгар ылбыттар, оһон кэлэр ыйга Москвага сбора барыахтаах, онтон кулун тутар ыйга Таиланга Аан дойдутаагы күрэхтэһинигэр Россия сборнай хамаандатыгар киирэн барыахтаах. Ольга Дмитриева кинини өйөөбүт улуус баһылыгы бастаы солбуйааччытыгар А.А. Бочкаревка, улуус баһылыгы солбуйааччытыгар М.С. Игнатьева уонна ыччат отделын сэбиэдиссэйигэр А.И. Соловьевка дириг махтаһын тирдэр.

АЙЫЛҔА ДЫКТИТЭ
Бөтүн нэһилиэгэр кыс ортото хотон уонна кэбиһилээх от ууга бардылар.
Лукин И.Б. биэр сарсыарда турбута хотонун иһэ дьалкыйа сылдьаргына ууламыт, сүөһүлэрэ ууга тураллар эбит. Түптэ-түрүлүн буолан чугастаагы аймактарыгар көһөртөөбүт. Аанын ыга сабан кэбиспитэ хотонун түннүгүн аныгар диэри эбиллбит. Ити хотон аттыгар турбут Бочкаревтар кэбиһилээх отторун тэллээ эмиэ ууга барбыт.

Хаар чараас буолан сир-дайды чоңкуначчы тонно, хайыта барда, ол түмүгэр сир анынаагы тымырдартан уу чаалыйар диэн эрэ тойоннуохха сөп.

Бэйэ информ.

САХА РЕСПУБЛИКАТЫН ПРЕЗИДЕНИН ЫЙААХТАРА 2001 СЫЛГА ТЫА СИРИГЭР БИИРДИИЛЭЭН ЫАЛЛАР ОЛОРОР ДЬИЭЛЭРИН ТУТУУ САҒА СҮНҮӨБҮН ТУНУНАН

Эдэр ыаллары аныгы дьинэн-уотунан хааччыһы, ыччат дьарыктаах буолуутун тэрийии, республика экономикаһын сайдытыгар эдэр специалисттар кыттыһыларын сороктарын кэлимник уонна көдүүстээхтик быһаарар сыалтан уурабын:

1. Сыһыарыа сөп түбөһинэрэн 2001 сылга улуустарга уонна куораттарга биирдиилээн ыаллар олоһорор дьизэлэрин киллэриин соруудаһын бигэртэтэргэ.

2. Тыа сиригэр биирдиилээн ыаллар олоһорор дьизэлэрин тутууга государственнай сакаасчытынан Саха Республикаһын Тутууга уонна архитектураҕа министрствотун (Ю.Н.Буслаев) туһаайарга.

3. Кредит үбэ-харчыта 35-гэр диэри саастаах граждандарга 10 сылга диэри болдьохтоон төннөрүү сууматын манньк бэрээдэгинэн арыһатан бэриһэр:

- бастаы оҕо төрөөһүнүгэр - 20%
- иккис оҕо төрөөһүнүгэр - эбии 30%
- үһүс оҕо төрөөһүнүгэр - эбии 25%
- көмөлтө хаһаайыстыбаларына - 25%

4. Саха Республикаһын Правительствота (В.М.Власов):

4.1. Бу сылга Саха Республикаһын 2001 сыллаагы Государственной бюджетин үбүттэн 200 мөл.солк. көрөрүгэр.

4.2. Бу Ыйааһынан туруоруллубут сылга-сорокка сөп түбөһинэрэн Саха Республикаһыгар биирдиилээн ыаллар олоһорор тутууну үбүлээһин туһунан Балаһыаннаҕа икки нэдиэлэнэн уларытыһыларын көрөн киллэрэригэр.

5. Улуустар уонна куораттар дьаһалталарын баһылыктара:

5.1. 35-гэр диэри саастаах граждандарга биирдиилээн ыаллар олоһорор дьизэлэрин тутууга көрүлүбүт үбү биэрэллэригэр.

5.2. Биирдиилээн ыаллар олоһорор дьизэлэрин үлээ киллэригэр олохтоммут соруудаһы толорууну уонна бэриллибит үбү тус аналлынан туһаныһы хааччыһалларыгар.

6. Бу Ыйаах туолуутун хонтуруолааһына Саха Республикаһын Правительствотун Председатели солбуйааччы А.К.Акимовка сүктэригэр.

Саха Республикаһын Президентэ М.НИКОЛАЕВ
2001 сыл тохсунньу 4 күнэ, Дьокуускай к. №1299

Президент Ыйааһыгар бэриллибит сыһыарыа Нам улуунугар 2001 сылга 10500 кв. метр иннээх олоһорор дьиз киириэхтээх диэн ыйыллар.

Тохсунньу 3-6 күннэригэр Дьокуускай куоракка «Самородок» спорткомплекс саалатыгар маннайгы бүтүн республикатаагы үөрэнээччилэр техникескэй оҕоһуктарын көрүү фестивалы буолан ааста.

Фестивалы үөрэх министрствотун политехнизация салаата, оскуола таһынан үөрэхтэһин уонна саҕа тэрлиллбит техникескэй спорт киниз тэрийэн ыһтылар.

Сыала-сорууга: республика оскуолаларыгар техникескэй творчество таһымын көрүү, бу көрүнгэ үөрэнээччилэр интэриэстэрин тардыы, традицияны тилиннэри, салайааччылар, оҕолор үлэлэрин уопутун тарҕатыы.

Быһытпака турбут көрүнгэргэ киирсэллэр: промышленнай техника, үөрэхтэ туттулар нагляднай пособиелар, бытовой уонна радиоэлектроннай техника, компьютер технологията, техникескэй ооньуурдар, бэйэ оҕоруу техника, судомоделизм, авиамоделизм уонна кружок салайааччыларын үлэлэрэ.

Жюри председателэ - үөрэх министрствотун политехнизация салаатын сүрүн специалиһа П. П. Кондратьев, састаабыгар үлэлэстилэр СГУ, пединститут преподавателлэрэ, доцентара, ИПКРО политехнизация кафедратын методистара у.д. а. Тыһааһынаах көрүү түмүгүнэн маннайгы республикатаагы фестивалга 1 миэстэни Дьокуускайдаагы оҕо техникескэй киниз ыһла уонна 1 степеннээх дипломунан, компьютерынан наҕараадаланна. 2 миэстэҕэ Чурапчы улуу-

А Б Ы Й А Х Т Ы Л М И Н Н Ы Й Г Э С

ЗАГС, дьиз кэргэн уонна демографической политика отдела тэрийиитинэн кыаммат, элбэх оҕолоох дьиз кэргэттэр оҕолоругар аналлаах елка буолла. «Сандалы» остолобуойга улуус бары кэриэте нэһиликтэриттэн 100-кэ оҕо мустан үөрэ-көтө бырааһынныктаатылар. Бу бырааһынныгы улуус баһынай хаһаайыстыбаларын салайааччылары А.А. Кузьмин, И.В. Охлопков, социальной харалта управлениета (А.П. Сивцева, М.С. Макарова), Дьокуускайтан дьиз кэргэн уонна оҕо дьыалаларыгар комитет спонсордаатылар. Оҕолорго НПОО-1 самодетельнай театар концерт, 1 Хомустаахтан Поповтар дьиз кэргэттэрэ цирковой шоу көрдөрдүлэр. Культура киһиттэн Моруос Оҕоһунор уонна Хаарчаана оҕолорго бэлэхтэри туттардылар. Үөрүүлээх бизчэри тэрийбит ЗАГС, дьиз кэргэн отдела Хатырык, Хамаҕатта орто оскуолаларыгар автобуһунан хааччыһыттары иһин уонна бары көмөлөспүт дьонго дириг махтаһаларын тирдээлэр.

В. РЫКУНОВА

Тохсунньу 6 күнүгэр Салбан кулуубугар оскуола үчүгэй уонна актыбыс үөрэнээччилэригэр аналлаах нэһилиэк баһылыгы елката буолан ааста. Баһылык елката дьиз ааттаах бырааһыннык биһиги нэһиликтитигэр аан бастаан ыытылынна. Бырааһынныгы үрүн танаастаах кырачаан кыргыттар үгүкүүлээн астылар. Ол кэннэ олохтоох баһылыкпыт С.П. Корякин төрөппүттэри, оҕолору Саҕа үүммүт үйэһэн эрдэлээтэ уонна бастын үөрэнээччилэргэ грамоталары, бэлэхтэри туттарда. Онтон оҕолорго аналлаах аттракцион, көрдөөх ооньуулар ыһтылыннылар. Маны таһынан сүрдээх минньигэс астаах кафе үлэлээтэ. Биһиги нэһиликтитигэр аны сыл аайы үгэскэ кубулуйан баһылык елката ыһтылла туруо дьиз эрэнэбит.

Н. ПРОТОПОПОВА, Салбан

ҮӨРЭНЭЭЧЧИЛЭР ТЕХНИЧЕСКЭЙ ОҒОҔУКТАРЫГАР МАННАЙГЫ

Чугдаарар чуорааннар **ФЕСТИВАЛЬ** Чугдаарар чуорааннар

Тохсунньу 3-6 күннэригэр Дьокуускай куоракка «Самородок» спорткомплекс саалатыгар маннайгы бүтүн республикатаагы үөрэнээччилэр техникескэй оҕоһуктарын көрүү фестивалы буолан ааста.

Фестивалы үөрэх министрствотун политехнизация салаата, оскуола таһынан үөрэхтэһин уонна саҕа тэрлиллбит техникескэй спорт киниз тэрийэн ыһтылар.

Сыала-сорууга: республика оскуолаларыгар техникескэй творчество таһымын көрүү, бу көрүнгэ үөрэнээччилэр интэриэстэрин тардыы, традицияны тилиннэри, салайааччылар, оҕолор үлэлэрин уопутун тарҕатыы.

Быһытпака турбут көрүнгэргэ киирсэллэр: промышленнай техника, үөрэхтэ туттулар нагляднай пособиелар, бытовой уонна радиоэлектроннай техника, компьютер технологията, техникескэй ооньуурдар, бэйэ оҕоруу техника, судомоделизм, авиамоделизм уонна кружок салайааччыларын үлэлэрэ.

Жюри председателэ - үөрэх министрствотун политехнизация салаатын сүрүн специалиһа П. П. Кондратьев, састаабыгар үлэлэстилэр СГУ, пединститут преподавателлэрэ, доцентара, ИПКРО политехнизация кафедратын методистара у.д. а. Тыһааһынаах көрүү түмүгүнэн маннайгы республикатаагы фестивалга 1 миэстэни Дьокуускайдаагы оҕо техникескэй киниз ыһла уонна 1 степеннээх дипломунан, компьютерынан наҕараадаланна. 2 миэстэҕэ Чурапчы улуу-

һа, 3 миэстэҕэ Таатта улууһа тахсаннар дипломарынан, телефоннай аппараттарынан наҕараадаланылар. Биһиги улууспут 5 очконан хотторон 4 миэстэҕэ тигистэ, манна кэксэ оскуолаларыт кыттыкка улаханник атахтаатылар.

Уопсайа улууспуттан 8 оскуола, 39 үөрэнээччи, 59 үлэлэр кыттыны ылдылар. Маны таһынан үлэ учууталлара Ф.Н. Сысолятин (1 Хомустаах), А. Ф. Гуляев (Партизан), Г. Г. Винокуров (2 Хомустаах), П. С. Аргунов (Салбан), М. Н. Лукин (Хатырык), трактороведение учуутала А. М. Дьяконов (Көбөкөн), физика учуутала Н. Н. Кутуков (Модут), техникескэй үлэ учуутала П. Н. Баишев (улуустаагы гимназия) кыттынылар.

Жюри быһаарытынан бириэстээх миэстэҕэ манньк үлэлэр тигистилэр: промышленнай техника көрүнгэр сваркалыыр аппараты онорбут Көбөкөн орто оскуолатын үөрэнээччилэрэ Сивцев Коля, Аргунов Сережа, Слепцов Игнат, Ядрихинская Денис 2 миэстэни ылан 2000 солк. бириэмийэлэннилэр, эмиэ 2 миэстэҕэ Модут орто оскуолатын үөрэнээччилэрэ Дьяконов Юра, Шадрин Дьулустан таһыстылар.

Бочуоттаах грамоталарынан наҕараадаланылар: техникескэй ооньуур көрүнгэр Партизан оскуолатын 9 кылааһын үөрэнээччитэ Нератов Вания, самодельнай техника көрүнгэр трактордары онорбут Модут оскуолатын үөрэнээччилэрэ Захаров Дима, Олесов Толя, Олесов Вания. Махтаһ суругунан судо-

моделизм көрүнгэр Нератов Вания (Партизан), радиоэлектроннай техника көрүнгэр улуустаагы гимназия үөрэнээччилэрэ Дьяконов Ян, Баишев Максим, Прокопьев Саша бэлиэтэннилэр.

Фестивал кэмигэр улуус представителлэригэр төгүрүк остуол ыһтылынна. Салайан ыһтыта үөрэх министрствотун политехнизация салаатын начальнига В. Д. Васильев, үлэлэстилэр П. П. Кондратьев, Р. Г. Кычкин (ВО), М. Д. Сантаев (ТЦ). Кэпсэтинигэр статистика көрдөрүүһүнэн 90-с с. саҕана 10 станция үлэлээн 20% оҕону хапты буолаһына, билигин 4 станция 3% оҕону хабан үлэлиир диэн бэлиэтэннэ. Бу техникескэй прогресс сайдыбыт кэмигэр оҕо ити көрүнгэ интэриэһэ, дьарыгырыта быстар мөлтөбүн көрдөрөр. Оһон сылдыһыт дьон аһаастык санаа атастатан, инникитин итэһэстэри туоратан оҕолор техникескэй оҕоһука айар дьобурдара сайдары туһугар тэрийээччилэргэ, салайааччыларга элбэх этилэри киллэрдилэр, бу айымнылаах үлэ атаһар туарыгар былааннары ыһтынылар.

Улуус чизин көмөккээн 1 республикатаагы көрүү-фестивалга кыттыны ылбыт үөрэнээччилэргэ, учууталларга, оскуолалар дьаһалталарыгар, төрөппүттэргэ улуустаагы үөрэх управлениета истиг махтаһын тирдэр, өссө үрдүк ситиһилэри баҕарар.

А. ЗАМЯТИНА, УМО салайааччыта

ИДЬУО иһитиннэрэр АНЫ ХОЛОДИЛЬНИГЫ, ТЕЛЕВИЗОРЫ УОРАЛЛАР

01.01.01 с. Кыһыл Дэрэбинэҕэ быраат бырааты быһаҕынан бааһырта. 01.02.01 с. Нам с. Аммосов уул. 24 № -тэн «Бирюса» холодильнигы уонна кыраса бэргэһэни уордулар. Ороскуот 5000 солк. 01.03.01 с. Уөдэйгэ М. М. Охлопков атын киһи тыйын уоран өлөрдө. Ороскуота 15000 солк. 01.04.01 с. Искраҕа чааһынай бас билии гаражка икки МТЗ-82 трактор, биэрэ чааһынай, иккинэ оскуола гизэнь умайда. 01.05.01 с. Нам с. Чернышевский уул. 51 № -тэн 11775 солк. «Самсунг» телевизоры уордулар. 01.06.01 с. 3 № -дээх котельнайга газ дэлби тэптэ. Общественнай миэстэҕэ итирик сылдыбыттарын иһин 23 киһи аҕалылына. Кыра күлүгэнистибэ иһин 3 киһи түбөстэ. ГИБДД линиятынан 16 боролекуол толорулуна, онтон итиригэ биэр. ДНД дьуһуурустубатыгар Нам с. дьаһалтата эрэ табыста.

ЫЧЧАТ СҮБЭТИН КӨӨ СЫЛДЬАР КУБОГЫН ИНИН ВОЛЕЙБОЛГА УЛУУС КҮРЭХТЭНИТИН БАЛАҤАННЫАТА



Буолар сирэ: Хамаҕатта бөһүөлэгин спортивной саалата. Бириэмэтэ: Тохсунньу ый 27-28 күннэрэ, сарсыарда 10 чаастан Кыттааччылар: Сүүрүн оонньооччулар 4 эр киһи 2 дьахтар. Сапшаас оонньооччулар 1 эр киһи, 1 дьахтар, уопсайа 5 эр киһи 3 дьахтар. Оонньоууга 30 сааһыттан (1960 с.төрүүх) аллараа саастаах оонньооччулар кытталлар Ирдэнэр: паспорт эбэтэр бэйэтин туоһулуур атын докумуон. Докумуона суох уонна хамаандаҕа 8-тан ордук кыттааччы оонньоууга киирбэт. Биэр спортивной форма. Довордохуу биэчэригэр икки музыкальной нүөмөр. Ыччат сүбэтэ, судейскай коллегия

Вниманию предприятий и населения Намского улуса!

Намский участок Якутского отделения Энергосбыта доводит до сведения предприятий и населения улуса о необходимости своевременных расчетов за потребленную электроэнергию с целью закупки топлива для электростанций и обеспечения надежного энергоснабжения потребителей. На 1 января 2001 года предприятия и организации и населения Намского улуса задолжались за потребленную электроэнергию 7,4 млн. рублей. Из них львиная доля задолженности на население - 6 млн. руб. Самыми большими должниками являются: Организация, финансируемые из местного бюджета - 596,8 тыс. руб. (Дьяконов А.Н.)

ООО «Быткомбинат» - 10 тыс. руб. (Степанов Я.В.) МУ НУ ЖКХ - 223 тыс. руб. (Кобяков А.Г.) ДП ООО «Лик» - 29,5 тыс. руб. (Кутукова Н.П.) ОГПС-18 - 53,5 тыс. руб. (Колпашиков И.В.) Намский ЛТЦ ГП «Сахателеком» - 25,9 тыс. руб. (Фролов Г.Г.) Намский ретранслятор ГУП ТЦ ТР - 40,5 тыс. руб. (Полиценко В.И.)

Для того, чтобы предприятия работали бесперебойно и в каждом доме был свет нужно вовремя оплачивать потребленную электроэнергию. Берите пример с предприятий, которые своевременно и аккуратно рассчитываются за электроэнергию:

Намское училище социальной реабилитации (Федоров К.И.) Управление ветеринарии Намского улуса (Архипов Н.Е.) РКЦ с. Намцы (Антонова И.Н.) Центр Госсанэпиднадзора (Хохолова В.С.) Налоговая инспекция Намского улуса (Гуляева И.Н.) Управление казначейства по Намскому улусу (Федорова Н.К.) МУП «Намулусснаб» (Никитин А.И.) Намское ГУП по Р и САД (Федоров А.С.) Намский участок ЯОЭ предупреждает, что при неоплате задолженности будут производиться отключения от электросетей, что очень плохо, особенно в зимний период. Подключение будет производиться после полного погашения долга с учетом затрат Намского РЭС на отключение и подключение должников. А это составляет 1200 рублей. Выводы делайте сами. Лучше все сделать вовремя.

Намский филиал ДГУП «Туймаада-Лизинг» начинает заключать договора контракции на 2001 год с крестьянскими хозяйствами и населением улуса на закупку молока, мяса, картофеля, овощей, рыбы. Расчет может производиться хозтоварами, стройматериалами, с/х техникой и оборудованием согласно договора. А также организуем выезды в отдаленные села улуса по согласованию с местной администрацией для сбора пакета заявок на товары народного потребления. Мы ждем вас по адресу: с. Намцы, ул. Советская, 15, телефон для справок - 22-7-65 с 10.00 часов до 18.00. Обед с 12.30 до 15.00. Магазин «Байылыат»

ИННОКЕНТИЙ ЗЫРЯНОВ БИРИИНИГЭР КӨНҮЛ ТУСТУУГА III РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ТУРНИР БАЛАҤАННЫАТА



Көңүл тустууга норуоттар икки ардыларынааҕы кылаастаах ССРС спордун маастара, довордуу Армиялар кулутуптары спартакиадатын боруонса призера, ССРС сэбиллээх күрэхтэрин сэттэ төгүллээх чемпионы, Турцияҕа, Иранга, Болгарияҕа, Венгрияҕа ытыллыбыт норуоттар икки ардыларынааҕы турнирдар хас да төгүллээх кыайылаахтара, биэр дойдулаахпыт Иннокентий Зырянов бириинигэр уолаттарга көңүл тустууга үгэскэ кубулуйбут III-с республиканский турнир тохсунньу 27-28 күннэригэр Нам с. спортивной оскуолага ытыллар.

Онно 1986-88 сс. төрүүх уолаттар 29, 32, 35, 38, 42, 45, 48, 52, 57, 63 уонна 69 кг. диэри ыйааһынаахтар күрэхтэһэлэр.

Күрэхтэһиигэ кытты ороскуотун командировкалыр тэрилтэлэр уйуналлар. Бу балаһыанна кыттааччылары күрэхтэһиигэ ынгырынан буолар. Көбүөргэ Чурапчыттан, Уус-Алдантан, Аммантан, Хагаластан, Мэнгэ-Хагаластан уоннуу, ДьТХА, Дьокуускайтан «Албан», «Олимп» кулууптартан, тустуу саалатыттан биэсти бөгөс ынгырылаллар.

Тэрийэр комитет

Порядок зачисления налогов и сборов в 2001 году

Управление Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Республике Саха (Якутия) обращает внимание, в соответствии со статьей 13 Федерального Закона «О федеральном бюджете на 2001 год» установлено, что региональные и местные налоги и сборы зачисляются на балансовый счет 40101 «Доходы, распределяемые органами федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации» для последующего перечисления доходов от уплаты в срок не позднее трех дней на счета по учету средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с положениями бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации. Согласно письма МНС РФ от 13.11.2000г. № ФС-6-09/868 «О мероприятиях по обеспечению учета единого социального налога (сбора)», доведенного до инспекций по улусам и городам письмом УМНС РФ по РС(Я) от 20.11.2000г. № 16-7-13, 15 января т.г. заканчивается прежний порядок зачисления поступающих средств на текущие счета государственных социальных внебюджетных фондов. С 16 января т.г. зачисление производится согласно статьи 13 Федерального Закона «О Федеральном бюджете на 2001 год» т.е. на балансовый счет 40101 «Доходы, распределяемые органами федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации».

Платежные поручения плательщиков взносов и инкассовые поручения Фондов, неисполненные до 16 января 2001 года, должны быть возвращены банками для переоформления в связи с изменением реквизитов счетов, на которые будет зачисляться задолженность по взносам, пеням и штрафам в Фонды.

Налогоплательщик должен переоформить платежные поручения с учетом вновь установленного порядка, а налоговые органы должны обеспечить своевременное выставление инкассовых поручений на задолженность по взносам и пеням в Фонды, переданную по реестру установленной формы в налоговые органы до 15 февраля т.г.

Одновременно обращаем внимание, в соответствии со статьей 7 Федерального Закона «О Федеральном бюджете на 2001 год» упряднен с 1 января 2001 года Федеральный дорожный фонд РФ, Федеральный фонд воспроизводства минерально-сырьевой базы и другие.


В соответствии со статьей 9 указанного Закона в доходах федерального бюджета учитываются средства, поступающие от налогоплательщиков в счет погашения задолженности, образовавшейся на 1 января 2001 года по налогу на реализацию горюче-смазочных материалов, штрафы и пени за несвоевременную уплату указанного налога в части, зачислявшейся ранее в Федеральный дорожный фонд РФ.

Суммы недоимки, пеней и штрафов по страховым взносам в Государственный фонд занятости населения РФ, образовавшиеся на 1 января 2001 года, а также средства указанного фонда, возвращаемые организациями в соответствии с ранее заключенными договорами (соглашениями), зачисляются в доход федерального бюджета.

В соответствии со статьей 69 Федерального Закона «О Федеральном бюджете на 2001 год» установлено, что средства, поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся на 1 января 2001 года по налогу на пользователей автомобильных дорог, а также суммы штрафов и пеней за несвоевременную уплату указанного налога в полном объеме зачисляются в доходы территориальных дорожных фондов субъектов РФ.

Просим внимательно изучить Федеральный Закон «О Федеральном бюджете на 2001 год» и привести в соответствие с Законом, зачисленные не по назначению налоги и сборы.

Инспекция МНС РФ по Намскому улусу



Российской Федерации үөрэҕириттин туйгуна, педагогической үлэ ветеранын биригэ үлэлиир, убаастыыр коллегиябытын СОЛОВЬЕВА Мария Афанасьевнаы 60 сааскын туолбут юбилейгын истигник-итигик эҕэрдэлиибит. Баҕарабыт эийэхэ үтүө доруобуйаны, үтүө санаан ханан да уостубатын, эдэр коллегаларгар сүбэ-ама буола сылдырарга, чугас дьонун өйбүлүнүн уһун сылларга дьоллоохтук олоppopгo!

1 Хомустаат орто оскуолатын педколлектива

БИЛДЭРИИЛЭР РЕКЛАМА

МУП ПМК «Намгазстрой» извещает заинтересованные стороны об изменении местонахождения административного здания: с. Намцы, ул. Ленина, 24 (за налоговой инспекцией в сторону города). Телефон начальника 22-1-31, бухгалтерии 22-3-51

Көбөкөн нэһилиэтин «Тыя» производственной кооператива ликвидацияга барарынан иэстээх тэрилтэлэр 2 ый устатыгар аахсаргытыгар.

Вниманию предпринимателей!

19 января с.г. в актовом зале администрации улуса с 9.00 часов проводится семинар для предпринимателей «О введении 2 части налогового кодекса». В семинаре принимают участие специалисты ИМНС Намского улуса.

Захаров Дмитрий Дмитриевич аатыгар бэриллбит паспорт, «Кытыл» ПК гербовой бэчээтэ уонна чековой книикэстэ сүппүттэринэн дьингэ суоһунан аарыллаллар.

Table with multiple columns containing names and details of individuals, likely related to the 'ЭНСИЭЛИ' newspaper or local community events. Includes names like Леонтьев Егор Романович, Ядрихинская Клара Кирилловна, and others.

РЕДАКТОР Э.Т. И.ЕСИВЦЕВ
ОТДЕЛЛАР: информация, сурук, төрүт культура, иллюстрация уонна реклама (секретариат) — 21496; ; бухгалтерия — 21332; факс — 21332; «НАМ» ТРК — 21632; редакционной издательской система — 21141

Тэрийэр таһаарааччылар: СР Правительствота, Нам улуунун дьаһалтата, редакция коллектива. Маассабай информация средствлары туһунан РФ Сокуоннарын туһунуну хойтуруолдуур уонна регистрациалыыр РФ бэчээкэ Госкомитетин СР региональной управлениетыгар регистрациаламмыт нүөмөрэ — Я 0085. Сурукка ааккытын-суолутун, үлэритин, дьэриит аадырыһын чопчу ыйыг. Автор этэрэ хаһыат санаатыннын мэдди биэр буолбат. «ЭНСИЭЛИ» - Нам улуунун хаһыата. 678380, Саха Республиката, Нам с., Октябрьскай уул. 1. E-mail: editor@namtsy.sakha.ru

Талылына уонна таңылына «Энсизли» хаһыат редакционной-издательской систематыгар. Хаһыат Дьокуускайга «Сахаполиграфиздат» НИПК бэчээттэнэ, Орджоникидзе уул. 38. Формата А3. Кээмэйэ 1,0 бэчээт. лис. Индекс — 54889. Тираһа — 2456 Бэчээкэ илии баттанна —12:00 ч.17.01. 2001 Сакааһын №-рэ — 6